



UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS
General Certificate of Education Ordinary Level

SETSWANA

3158/02

Paper 2 Literature

October/November 2013

1 hour 30 minutes

Additional Materials: Answer Booklet/Paper



READ THESE INSTRUCTIONS FIRST

If you have been given an Answer Booklet, follow the instructions on the front cover of the Booklet.

Write your Centre number, candidate number and name on all the work you hand in.

Write in dark blue or black pen.

Do not use staples, paper clips, highlighters, glue or correction fluid.

You should refer to the instructions printed overleaf with the questions.

At the end of the examination, fasten all your work securely together.

The number of marks is given in brackets [] at the end of each question or part question.

BUISA DITAELO TSE PELE

Fa e le gore o filwe bukana e go arabelwang mo go yone, tsweetswee, ela tlhoko ditaelo tse di kwa tshimologong ya bukana.

Kwala nomoro ya lefelo le o kwalelang mo go lone, nomoro ya gago le leina la gago mo pampiring nngwe le nngwe e o kwalelang mo go yone.

Kwala ka pene e e botala jwa loapi jo bo tseneletseng kgotsa ka pene e ntsho.

Se dirise sepe sa ditshitswana tse di tshwarang dipampiri, kgotsa metako epe, kgotsa dilo tse di manegang le tsone dilo tse di dirisiwang go sutlha kgotsa go baakanya.

Tsweetswee, ela tlhoko ditaelo tse di tsamaelanang le dipotso.

Kwa bofelong jwa tlhatlhobo, bofelela mmogo sengwe le sengwe se o se kwadileng.

Palo ya maduo e supiwa mo masakananeng [] kwa bokhutlong jwa potso nngwe le nngwe kgotsa bontlha jwa potso.

This document consists of **6** printed pages and **2** blank pages.



Section A

KAROLO A: KHUTSWE/PADI

Ela tlhoko: Kwala boleele jwa tsebe le seripa mo potsong nngwe le nngwe.

Araba Potso 1(a) kgotsa Potso 1(b).

1 (a) *Mareledi a sa le pele* – M. O. Mothei

Bala temana e e fa tlase, o bo o araba dipotso tse di e latelang.

Fa a tllhatloga mo bodibeng la botlhano, a inoga ka mosetsana. Leina la maikaelelo – Mosimanegape – a a tšhwa jaaka metsi a mošawa. O ne a sa itumela thata. O ne a eleditse – fa dikeletso e ne e le dipitse – go tlatswa monna wa gagwe sefatlhego la bobedi. Fela go tla tweng! Mpho ke ya Modimo. Sa rona ke go atlarela.

(Tsebe 11).

- (i) 'Go tllhatloga mo bodibeng la botlhano' go kaya eng? [3]
- (ii) Motho yo o tllhatlogang mo bodibeng yo ke mang? [2]
- (iii) Ga tse: 'O ne a sa itumela thata'. E kete go se itumele ga motho yo o tllhatlogang mo bodibeng yo, e ne e le mabonela pele. Supa o tllhalose ka bokhutshwanyane gore 'Mpho e ya Modimo', e ne ya sulafatsa botshelo jwa lelapa le jang? [20]

[25]

Kgotsa

(b) *Mosekela mpeng* – T. Mbuya

Dikgosana tsotlhe ka botlhano jwa tsone di ne di setse di gorogile kwa kgotleng. Ba ntse ba ngunanguna sengwe le kgosi. Fa ba ntse ba le foo ga bo go goroga banna ba baeng. Sabone a ema ka dinao a ya go ba kgatlhantsha. Batho ba ba neng ba tletse foo ba botsana dipotso tse dintsi ka borre ba ba baeng.

"Ago, a ke bone basimanyana ba go tweng re ba bileditswe ba? Ba se ka ba bo ba tla go re tshamekisa."

(Tsebe 24)

E kete go ne go opilwe kgomo lonaka fa go tse basimanyana ba baeng, ba tlile go tshameka ka kgosi, dikgosana le morafe wa Bakwena. O ikaegile ka ditiragalo tsa padi e, supa kgotsa tllhalosa gore basimanyana ba, ba ne ba tshameka jang ka Bakwena.

[25]

Section B

KAROLO B: MOTSHAMEKO/TERAMA

Araba Potso 2(a) kgotsa Potso 2(b).

2 (a) *Motho ntsi* – L.M. Mphale**Dickson:**

Ke itumetse Matshediso mogatsaka. A ko o ntshware ka ditsebe moratiwa. (Ba a atlana) Go tswa mo tsatsing jeno ke tla go direla tsotlhe tse o di batlang, maikaelelo a me ke gore pele o ya dithutong re bo re nyalane. Bona gore ke go feta ka dingwaga di le masome a le mane mme tsatsi jeno ke ikutlwa ke le monana. Go siame moratiwa, o ka boela kwa tirong. (A rumaruma, Matshediso a boela kwa tirong) Heee...hee...hee...O ka ntheng nna Dicks. Ga nke ke palelwa ke mosetsana mo botshelong jwa me. Ke gata fa go re tobe, ke gate fale go re tobe. Makgoa batle ba re go na le bo "Sugar Daddy" ba bo ba bua boammaaruri. (O a tswa).

(i) Setswana le ditso dingwe tsa bantsho, di dumela fa monna a se na bogolo. Go raya gore, go siame go nna le "Sugar Daddy". Wena wa reng? Tshwaela ka ntlha e, o neela maitemogelo a gago a botshelo ka botlalo. [10]

(ii) A mme Matshediso, tota o rata Dickson? Tshwaela o ikaegile ka ditiragalo tsa terama e. [15]

[25]

Kgotsa(b) *Ngwanaka, o tla nkgopola* – M. Lempadi

Setlhogo sa terama e sa re: *Ngwanaka o tla nkgopola*: A mme ngwana yo o mo lokwalong lo, o ne a gopola motsadi wa gagwe? Tlhalosa ka botlalo fa o dumelana le ntlha e o ikaegile ka ditiragalo tsa terama e. [25]

Section C

KAROLO C: POKO

Araba Potso 3(a) kgotsa Potso 3(b) le Potso 4.

3 (a) *Mahura a poko* – L. Magopane

Bala leboko le le tlhagelelang fa tlase, morago o neele diteng tsa lone ka mafoko a gago.

Ela tlhoko: Fa o araba potso e, o se ke wa nopola mela ya leboko jaaka e ntse, o tlile go latlhegelwa ke maduo/matshwao.

Masole a Botswana

Batswana nkadimeng ditsebe
Ke tsatsanka tshukudu tsa ntwana masole
Basimane ba batalana ba tshwana le naga selemo
Dinatla tsa `fatshe la Botswana basireletsi
Ka tšhomi ba re ke “BDF”

Masole a Botswana lo diganka ke lo opela legofi
Tiro lo e dirang e jesa Batswana diwelang
Ka re a mapodisi ba tsee malebela ba itharabologelwe
Tsenang gare ga dikampa tsa mapodisi le ba rute molao
Ka gongwe ba ka tlogela go tshwara dilo ka bofalele
Tota goromente wa Botswana o dira dilo ka tshokamo
Masole ga se badisa diphologolo
Ya bona ke go sireletsa setšhaba melelwaneng
Masole ga ba rutelwe go tlhokomela diphologolo
Goromente, ba teng badisa diphologolo lebala ka masole

Lo bone fela ka kgwedi ya Seetebosigo e ya bofelong
Ke raya e tlhola malatsi a le masome a mabedi ka 1988
Ka nako ya maburu ba re kukunela
Go ne go le selelo sa khuranyo ya meno ba ruthaka
Masole ba ema nokeng ba sireleditse

Ka lesego ba tshwara dingwe tsa dilalome tseo
Tsa seka tsa atlholelwa kgolegelo
Ka nako eo masole ba ne ba ikiteile sehuba
Ba re lo aka maburu ga le ka ke la boela gape
Masole a Botswana ba ba itshokela go fitlha ba felelwa ke Tshepo

[15]

Kgotsa

(b) *Masalela a puo* – M. Kitchin

Bala leboko le le tlhagelelang fa tlase, morago o neele diponagalo tsa lone tsa poko.

Ela tlhoko: Fa o araba potso e, o nopole fela mela ya leboko e e tihalosang mofuta wa ponagalo eo. Sekao: Tlologelo: **kgomo tsaabo** boemong jwa **dikgomo tsaabo**.

Lorato lo ntsha tlhogo

Lorato mokakatlala, lo pelotelele,
Ke sengaparele, lo pelonomi le lebole;
Bobelotshetlha ke moila mo go lone,
Le e leng one mabela ga lo na le one.

Lo ka ikgantsha go ka gakgamalwa,
Lwa ipatlela fela ga akabalwa;
Kgakatsego lo e beetse kgakala,
Ga lo tsaalane molelo le bosula.

Ga lo ore molelo le tshiamololo,
Boammaaruri mo go lone ke konokono;
Dilo tsotlhe fela lo a di itshokela,
Lo a di dumela lo bo lo di solofela.

Lo a iphaanya, ga lo tlhaele gope,
Porofeso le kitso le puo efe le efe,
Tsone di ka khutla tsa ba tsa fela,
Ka di bonala ntlhanngwe di sa felela.

Lorato lo itekanetse; fa lo tlhaga
Disa-felelang di thaya di inaya naga.
E rile ke le ngwana ka bua senyana,
Maikutlonyana ke nna le a bonyana,

Ka fela fela ke akanya sone senyana.
Jaanong ka ke godile ke le monna,
Ke latlhile tiro tsele tsa bonyana,
Le dikakanyo ke akanya tsa senna.

Re sa ntse re bonana ka lootwana,
Mosong re tsoga re bonana go bonala;
Kitso e e itseweng ka ntlhanngwe
E tsoga e itsege jaaka ke itsewe.

Namane tse ditona tharo gare ga dilo –
Go tumelo le tsholofelo le lorato;
Motsing di phuthilwe tsa bapisiwa
Lorato lo ntsha tlhogo fela lo tlhola.

[15]

Le

- 4 Bala leboko le le tlhagelelang fa tlase ka kelotlhoko. Fa o feditse go le bala, neela diteng tsa lone ka mafoko a gago. Tsweetswee, se nopo le fela mela e e tswang mo lebokong le, fa o le tlhalosa ka mafoko a gago.

Maipelo a letlhabula

Le tsile leetla mariga a fulere,
Go tlhola go eme moletlhorere
A phepherega e se ka motlhapele,
Ka thaga e itsomatsoma le letsele.

Morua-kgomo o tshegatshega fela,
O tshega a ipelela botlatlala;
O tlaa dika a thobolola lolele,
A tshela makukana go bo go sale.

Tshadi etsho e sikere masabaro,
E ya go baya ditlhalo matswaratswara.
Le tsenye leetla go boitumelo,
Bana ba bina dipina tsa letlhapelo.

Dinamanyane di ja mokaragane,
Ka di amule tsa ba tsa thethebala;
Thele yone e thobathoba dithwana
Phakela, e thoba e fula mootlwana.

Tlhapedi ga se ya phologolo fela,
Digagabi di thaya di tlalatlala;
Go atolola digwagwa ka dipina,
Ka magobe a ntse dipenapena.

Dikwidi di gana go didimala-
Tshedinyana tseo tsa lophalaphala!
Go kgalema sehudi le kgogonoka
Di kgalema tlase ga madibonoka.

[10]

BLANK PAGE

BLANK PAGE

Copyright Acknowledgements:

Question 4 © J M Kekgetho et al; *Boswa jwa Puo*; National Book Printers, Cape; 1983.

Permission to reproduce items where third-party owned material protected by copyright is included has been sought and cleared where possible. Every reasonable effort has been made by the publisher (UCLES) to trace copyright holders, but if any items requiring clearance have unwittingly been included, the publisher will be pleased to make amends at the earliest possible opportunity.

University of Cambridge International Examinations is part of the Cambridge Assessment Group. Cambridge Assessment is the brand name of University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES), which is itself a department of the University of Cambridge.